

1952.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore i čl. 2 i 3 Zakona o parlamentarnoj istrazi („Službeni list CG”, broj 38/12), Skupština Crne Gore 27. saziva, na Trećoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2022. godini, dana, 12. decembra 2022. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OTVARANJU PARLAMENTARNE ISTRAGE I OBRAZOVANJU ANKETNOG ODBORA ZA PRIKUPLJANJE INFORMACIJA I ČINJENICA O POSTUPANJU NADLEŽNIH DRŽAVNIH ORGANA I DRUGIH SUBJEKATA U VEZI SA PROJEKTOM VJETROELEKTRANE MOŽURA

Član 1

U Odluci o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa i drugih subjekata u vezi sa projektom vjetroelektrane Možura („Službeni list CG”, broj 84/22), u članu 6 stav 1 riječi: „početka primjene ove odluke”, zamjenjuje se riječima: „donošenja odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i deset članova Anketnog odbora, na predlog odbora nadležnog za izbor i imenovanje”.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 00-71/22-13/4

EPA 603 XXVII

Podgorica, 12. decembar 2022. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednica,

Danijela Đurović, s.r.

1953.

Na osnovu člana 18 stav 2 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG”, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19, 130/21, 146/21 i 92/22), Vlada Crne Gore je 9. decembra 2022. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O SPECIJALNOM DODATKU**

Član 1

U Odluci o specijalnom dodatku („Službeni list CG”, br. 61/16, 65/17, 134/21, 102/22 i 120/22) u čl. 8, 9 i 10 riječi: „od 45%” zamjenjuju se riječima: „do 60%”.

Član 2

Član 11 mijenja se i glasi:

„Pravo na specijalni dodatak u visini do 60% osnovne zarade ostvaruje zaposleni u Specijalnom državnom tužilaštvu.”

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-7901/2

Podgorica, 9. decembra 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

1954.

Na osnovu člana 38b stav 2 Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni list RCG”, br. 65/01 i 80/04 i „Službeni list CG”, br. 40/08, 86/09, 14/12, 61/13, 55/16 i 146/21), Ministarstvo finansija donijelo je

**PRAVILNIK
O IZNOSU KAMATNE STOPE KOJA SE OBRAČUNAVA NA FINANSIJSKE
INSTRUMENTE IZMEĐU POVEZANIH LICA ZA 2023. GODINU**

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se kamatna stopa koja se, u skladu sa principom „van dohvata ruke”, obračunava na pozajmice, zajmove, odnosno kredite i druge finansijske instrumente između povezanih lica za 2023. godinu.

Član 2

Kamatna stopa iz člana 1 ovog pravilnika iznosi 3.98 %.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”, a primjenjivaće se od 1. januara 2023. godine.

Broj: 07-430/22-120/2

Podgorica, 19. decembra 2022. godine

Ministar,
mr Aleksandar Damjanović, s.r.

1955.

Na osnovu člana 24 stav 3 Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji* („Službeni list CG“, broj 145/21), Ministarstvo zdravlja donijelo je

PRAVILNIK
O OBRASCU I SADRŽINI PRIJAVE POSTUPKA MEDICINSKI POTPOMOŽNUTE
OPLODNJE, KAO I SADRŽINI JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIONOG BROJA
POSTUPKA

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrazac i sadržina prijave postupka medicinski potpomognute oplodnje (u daljem tekstu: postupak MPO) koju organu državne uprave nadležnom za poslove zdravlja dostavljaju zdravstvene ustanove i djelovi zdravstvenih ustanova koji ispunjavaju propisane uslove za obavljanje postupaka MPO (u daljem tekstu: ovlašćene zdravstvene ustanove), kao i sadržina jedinstvenog identifikacionog broja postupka MPO.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) **davalac polnih ćelija** je lice koje dobrovoljno i bez materijalne koristi daje svoje polne ćelije (jajne ćelije, odnosno spermatozoide), radi upotrebe u postupku MPO kod drugog lica (alogeno primjena);

2) **embrion** je oplodena jajna ćelija sposobna za dalji razvoj od trenutka nastanka zigota do kraja embrionalne faze razvoja - osme nedjelje nakon oplodnje;

3) **heterologna oplodnja** je postupak u kome se upotrebljavaju polne ćelije jednog bračnog, odnosno vanbračnog supružnika i polne ćelije davaoca;

4) **homologna oplodnja** je postupak u kome se upotrebljavaju sopstvene polne ćelije bračnih, odnosno vanbračnih supružnika;

5) **polne ćelije** su jajne i sjemene ćelije namijenjene za primjenu u postupku MPO;

6) **postupak MPO** je postupak kojim se, primjenom savremenih naučno potvrđenih biomedicinskih dostignuća biomedicinske nauke, omogućava spajanje muške i ženske polne ćelije u ili van tijela žene, radi postizanja trudnoće, u slučaju neplodnosti i postojanja medicinskih indikacija za očuvanje plodnosti;

7) **zamrzavanje** je primjena odgovarajućih procedura kojima se polne ćelije, polna tkiva i embrioni održavaju na veoma niskim temperaturama, u cilju sprječavanja njihovog biološkog i fizičkog propadanja.

Prijava postupka MPO

Član 4

Prijava postupka MPO sadrži:

- 1) podatke o ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi;
- 2) jedinstveni identifikacioni broj postupka MPO;
- 3) podatke o timu koji vodi postupak MPO;

- 4) podatke o bračnim, odnosno vanbračnim supružnicima ili o ženi iz člana 17 stav 4 Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji;
- 5) vrstu postupka MPO;
- 6) podatke o odrađenim procedurama do dana podnošenja prijave postupka MPO;
- 7) datum podnošenja prijave;
- 8) potpis ovlašćenog lica u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi;
- 9) pečat ovlašćene zdravstvene ustanove.

Obrazac prijave iz stava 1 ovog člana dat je u Prilogu, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Jedinstveni identifikacioni broj postupka MPO

Član 5

Jedinstveni identifikacioni broj postupka MPO sadrži:

- 1) identifikacioni broj ustanove koji sadrži skraćenicu naziva Glavnog grada, Prijestonice, odnosno opštine u kojoj se nalazi ovlašćena zdravstvena ustanova i redni broj ovlašćene zdravstvene ustanove po redosljedu dobijanja rješenja za obavljanje postupaka MPO;
- 2) broj predmeta koji sadrži redni broj prijave pacijenta za liječenje u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi;
- 3) skraćenicu kojom se označava vrsta postupka MPO;
- 4) redni broj protokola pod kojim zaveden postupak MPO u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi u tekućoj godini, i
- 5) kalendarsku godinu.

Stupanje na snagu

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 5-040/22-3773/3

Podgorica, 15. decembra 2022. godine

Ministar,
Dragoslav Ščekić, s.r.

PRIJAVA POSTUPKA MPO

| | | |
|---|------|---|
| PODACI O OVLAŠĆENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI | | |
| Naziv ovlaštene zdravstvene ustanove: _____ | | |
| Adresa: _____ | | |
| Ime i prezime ovlaštenog doktora: _____ | | |
| Broj rješenja za obavljanje postupka MPO: _____ | | |
| JEDINSTVENI IDENTIFIKACIONI BROJ POSTUPKA | | |
| | | |
| PODACI O TIMU KOJI VODI POSTUPAK MPO (ime i prezime, zvanje i oblast specijalizacije) | | |
| Doktor medicine _____ | | |
| Biolog/molekularni biolog _____ | | |
| PODACI O BRAČNIM, ODNOSNO VANBRAČNIM SUPRUŽNICIMA ILI O ŽENI IZ ČLANA 17 STAV 4 ZAKONA O MEDICINSKI POTPOMOĞNUTOJ OPLODNJI | | |
| Ime i prezime: _____ | | |
| Ime roditelja: _____ | | |
| Datum rođenja i adresa: _____ | | |
| VRSTA POSTUPKA MPO (zaokružiti) | | |
| 1) | HO | homologna oplodnja |
| 2) | HODO | kad pacijenti iz homologne MPO doniraju višak svog biološkog materijala - jajne ćelije |
| 3) | HODS | kad pacijenti iz homologne MPO doniraju višak svog biološkog materijala - spermatozoide |
| 4) | HODE | kad pacijenti iz homologne MPO doniraju višak svog biološkog materijala - embrione |
| 5) | HTO | heterologna oplodnja sa doniranim jajnim ćelijama |
| 6) | HTS | heterologna oplodnja sa doniranim spermatozoidima |
| 7) | THE | heterologna oplodnja sa doniranim embrionima |
| 8) | DO | donacija jajnih ćelija crnogorskih građanki |
| 9) | DS | donacija spermatozoida, crnogorskih građana |
| 10) | UDO | uvezene donirane jajne ćelije |
| 11) | UDS | uvezeni donirani spermatozoidi |
| 12) | UDE | uvezeni donirani embrioni |
| 13) | FPS | zamrzavanje spermatozoida u cilju očuvanja fertilitnosti |
| 14) | FPO | zamrzavanje jajnih ćelija u cilju očuvanja fertilitnosti |
| PODACI O ODRADENIM PROCEDURAMA DO DANA PODNOŠENJA PRIJAVE POSTUPKA MPO | | |
| -navesti sve odradene procedure | | |
| (npr. stimulacija, folikulometrija, aspiracija, ICSI, ET, FET) | | |

Datum podnošenja prijave

Ovlašćeno lice

Mjesto pečata ustanove

1956.

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu člana 11 stav 4 i člana 14 stav 1 tačka 2, a u vezi sa članom 98 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni list CG”, br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i Plana namjene radio-frekvencijskog spektra („Službeni list CG”, br. 89/20 i 104/20), na sjednici Savjeta od 15. 12. 2022. godine, donijela je

**PLAN
RASPODJELE RADIO-FREKVENCIJA
IZ OPSEGA 1710-1785/1805-1880 MHz ZA GSM/DCS1800 I MFCN SISTEME**

1. OPŠTE ODREDBE

1.1) Ovim planom raspodjele utvrđuje se raspodjela opsega 1710-1785/1805-1880 MHz („opseg 1800 MHz”) za mobilnu radiokomunikacionu službu, podjela opsega na radio-frekvencijske kanale, bliži uslovi, način korišćenja, kao i način dodjele radio-frekvencija za GSM/DCS1800 (*Global System for Mobile communications/Digital Communications System in the band 1800 MHz*) i MFCN (*Mobile/Fixed Communication Networks*) sisteme¹, saglasno Planu namjene radio-frekvencijskog spektra.

1.2) Korišćenje opsega 1710-1785/1805-1880 MHz za GSM/DCS1800 i MFCN sisteme zasniva se na sljedećim CEPT/ECC dokumentima:

- ERC/DEC/(95)03 - *ERC Decision of 1 December 1995 on the frequency bands to be designated for the introduction of DCS 1800;*
- ECC/DEC/(06)13 - *ECC Decision: Harmonised technical conditions for mobile/fixed communications networks (MFCN) including terrestrial IMT systems, other than GSM and EC-GSM IoT, in the bands 880-915/925-960 MHz and 1710-1785/1805-1880 MHz;*
- ECC/REC/(05)08 - *ECC Recommendation: Frequency planning and cross-border coordination between GSM Land Mobile Systems (GSM 900, GSM 1800 and GSM-R);*
- ECC/REC/(08)02 - *ECC Recommendation: Cross-border coordination for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) in the frequency bands 900 MHz and 1800 MHz excluding GSM vs. GSM and for Railway Mobile Radio (RMR) in the 900 MHz frequency band excluding GSM-R vs. GSM-R.*

1.3) Izrazi upotrijebljeni u ovom planu raspodjele imaju sljedeća značenja:

- **GSM/DCS1800 sistem** (uključuje i **EC-GSM-IoT²**) je elektronska komunikaciona mreža specificirana odgovarajućim ETSI harmonizovanim standardima, posebno EN 301 502, EN 301 511 i EN 301 908-18;
- **MFCN sistem** je elektronska komunikaciona mreža u mobilnoj ili fiksnoj službi, uključujući zemaljske IMT sisteme;
- **Uskopojasni MFCN sistemi (MFCN NB)** su MFCN sistemi koji rade u kanalima širine 200 kHz, izuzev GSM/DCS1800 i EC-GSM-IoT;
- **Širokopojasni MFCN sistemi (MFCN WB)** su MFCN sistemi koji rade u kanalima širine veće od 200 kHz.

2. RASPODJELA OPSEGA


2.1) Radio-frekvencijski opseg 1710-1785/1805-1880 MHz u Crnoj Gori se koristi od strane mobilne radiokomunikacione službe, za GSM/DCS1800 i MFCN sisteme.

2.2) U radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz za GSM/DCS1800 i MFCN sisteme je predviđeno razdvajanje uzlazne (*uplink*) i silazne (*downlink*) veze samo u frekvencijskom domenu (*Frequency Division Duplex - FDD*). Za uzlaznu vezu koriste se radio-frekvencije iz opsega 1710-1785 MHz, a za silaznu vezu radio-frekvencije iz opsega 1805-1880 MHz. Razmak između predajne i prijemne frekvencije za baznu i terminalnu stanicu iznosi 95 MHz.

2.3) Grafički prikaz raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1710-1785/1805-1880 MHz za GSM/DCS1800 i MFCN sisteme dat je na Slici 1.

¹ MFCN se u CEPT/ECC dokumentima koristi kao sinonim za TRA-ECS (*Terrestrial Radio Applications capable of providing Electronic Communications Services*).

² EC-GSM-IoT (*Extended Coverage GSM Internet of Things*)



Slika 1 - Grafički prikaz raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1710-1785/1805-1880 MHz za GSM/DCS1800 i MFCN sisteme

3. NAČIN DODJELE RADIO-FREKVENCIJA

3.1) Radio-frekvencije iz opsega 1710-1785/1805-1880 MHz za GSM/DCS1800 i MFCN sisteme se dodjeljuju na ekskluzivnoj osnovi na čitavoj teritoriji Crne Gore, za realizaciju javne mobilne elektronske komunikacione mreže.

3.2) Odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 1710-1785/1805-1880 MHz za GSM/DCS1800 i MFCN sisteme izdaju se nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja.

4. RASPORED RADIO-FREKVENCIJSKIH KANALA

4.1) Opseg 1710-1785/1805-1880 MHz za GSM/DCS1800 i MFCN sisteme se dijeli na 15 uparenih radio-frekvencijskih blokova širine 2x5 MHz. Raspored radio-frekvencijskih blokova prikazan je na Slici 1. Oznake i granice radio-frekvencijskih blokova date su u Tabeli 1.

Tabela 1 - Granice radio-frekvencijskih blokova

| Oznaka bloka | Granice bloka (uzlazna veza / silazna veza) |
|--------------|---|
| C1 | 1710-1715 / 1805-1810 MHz |
| C2 | 1715-1720 / 1810-1815 MHz |
| C3 | 1720-1725 / 1815-1820 MHz |
| C4 | 1725-1730 / 1820-1825 MHz |
| C5 | 1730-1735 / 1825-1830 MHz |
| C6 | 1735-1740 / 1830-1835 MHz |
| C7 | 1740-1745 / 1835-1840 MHz |
| C8 | 1745-1750 / 1840-1845 MHz |
| C9 | 1750-1755 / 1845-1850 MHz |
| C10 | 1755-1760 / 1850-1855 MHz |
| C11 | 1760-1765 / 1855-1860 MHz |
| C12 | 1765-1770 / 1860-1865 MHz |
| C13 | 1770-1775 / 1865-1870 MHz |
| C14 | 1775-1780 / 1870-1875 MHz |
| C15 | 1780-1785 / 1875-1880 MHz |

4.2) Jedan ili više sukcesivnih radio-frekvencijskih blokova širine 2x5 MHz dodijeljenih jednom subjektu čine dodijeljeni blok.

5. TEHNIČKI USLOVI ZA GSM/DCS1800 I MFCN SISTEME

5.1) U cilju omogućavanja rada bez pojave štetne interferencije primjenjuje se zaštitni frekvencijski razmak od najmanje 200 kHz između nominalnih ivica kanala dva sistema koji rade u susjednim dodijeljenim blokovima u sljedećim situacijama:

- između dva različita GSM/DCS1800 (uključujući i EC-GSM-IoT) sistema;
- između GSM/DCS1800 (uključujući i EC-GSM-IoT) i MFCN NB sistema;
- između GSM/DCS1800 (uključujući i EC-GSM-IoT) i MFCN WB sistema;
- između MFCN NB i MFCN WB sistema;
- između dva različita MFCN NB sistema.

5.2) Tehnički uslovi za bazne stanice MFCN NB i MFCN WB sistema sa ne-adaptivnim antenskim sistemom (ne-AAS)³ i adaptivnim antenskim sistemom (AAS)⁴ definisani su na bazi maske ivice bloka (BEM) za emisije unutar i izvan dodijeljenog bloka unutar opsega 1805-1880 MHz.

5.3) Definicije elemenata maske ivice bloka (BEM elementi) bazne stanice MFCN sistema za koje se propisuju odgovarajuća ograničenja snage date su u Tabeli 2.

Tabela 2 - Definicije elemenata maske ivice bloka bazne stanice MFCN sistema

| BEM element | Definicija |
|------------------------|--|
| Unutar bloka | Dodijeljeni blok predmetnog operatora za koji se maska definiše. |
| Osnovni region | Radio-frekvencije unutar opsega 1805-1880 MHz, osim dodijeljenog bloka predmetnog operatora i radio-frekvencija iz bilo kog prelaznog regiona koji se odnosi na dodijeljeni blok predmetnog operatora. |
| Prelazni region | 0 do 10 MHz ispod donje i iznad gornje ivice dodijeljenog bloka predmetnog operatora. Prelazni region ne uključuje radio-frekvencije ispod 1805 MHz i iznad 1880 MHz. |
| Dodatni osnovni region | Radio-frekvencije ispod 1805 MHz i iznad 1880 MHz (u cilju zaštite stanica drugih službi koje rade u susjednim opsezima). |

5.4) Za izvođenje maske ivice bloka bazne stanice MFCN sistema za dodijeljeni blok BEM elementi definisani u Tabeli 2 se koriste na sljedeći način:

- ograničenje snage unutar bloka se primjenjuje za blok koji je dodijeljen predmetnom operatoru;
- za opseg od 0 do 10 MHz ispod donje i iznad gornje ivice dodijeljenog bloka primjenjuju se ograničenja snage propisana za prelazni region;
- za preostale radio-frekvencije unutar opsega 1805-1880 MHz primjenjuju se ograničenja snage propisana za osnovni region;
- za radio-frekvencije ispod 1805 MHz i iznad 1880 MHz primjenjuju se ograničenja snage propisana za dodatni osnovni region.
- maska ivice bloka je određena kombinacijom odgovarajućih BEM elemenata koji se odnose na dodijeljeni blok.

5.5) Ograničenje emisija ne-AAS i AAS bazne stanice MFCN sistema za pojedine BEM elemente definisano je Tabelama 3, 4, 5 i 6⁵.

Tabela 3 - Ograničenje emisija bazne stanice MFCN sistema unutar dodijeljenog bloka

| Frekvencijski opseg | Maksimalna EIRP po anteni (ne-AAS) | Maksimalna srednja TRP po čeliji ⁶ (AAS) |
|---------------------|--|---|
| 1805-1880 MHz | 65 dBm/5 MHz (WB) 65 dBm/200 kHz (NB) | 58 dBm/5 MHz (WB) |

Tabela 4 - Ograničenje emisija bazne stanice MFCN sistema izvan dodijeljenog bloka (zahtjevi u osnovnom regionu)

| Frekvencijski opseg | Maksimalna srednja EIRP po anteni (ne-AAS) | Maksimalna srednja TRP po čeliji ⁶ (AAS) |
|---|--|---|
| Unutar opsega 1805-1880 MHz i više od 10 MHz od ispod donje / iznad gornje ivice dodijeljenog bloka | 3 dBm/MHz | -6 dBm/MHz |

³ Ne-AAS se odnosi na MFCN baznu stanicu koja ima jedan ili više antenskih konektora koji su povezani sa jednim ili više odvojeno dizajniranih pasivnih antenskih elemenata za zračenje radio talasa.

⁴ AAS se odnosi na MFCN baznu stanicu i antenski sistem gdje se amplituda i/ili faza između antenskih elemenata neprekidno podešavaju što rezultira antenskim dijagramom koji varira kao odgovor na kratkoročne promjene u radio okruženju. Ovo se ne odnosi na dugoročno oblikovanje snopa, kao što je fiksno električno obaranje snopa.

⁵ Maska ivice bloka za ne-AAS MFCN bazne stanice se definiše na bazi ekvivalentne izotropno izračenene snage (EIRP), a za AAS MFCN bazne stanice za bazi ukupne izračene snage (TRP).

⁶ Za multisektorsku baznu stanicu, ograničenje izračene snage se odnosi na svaki od pojedinačnih sektora.

Tabela 5 - Ograničenje emisija bazne stanice MFCN sistema izvan dodijeljenog bloka
(zahtjevi u prelaznom regionu)

| Frekvencijski opseg | Maksimalna srednja EIRP po anteni (ne-AAS) | Maksimalna srednja TRP po ćeliji ⁶ (AAS) |
|---|--|---|
| Unutar opsega 1805-1880 MHz i 0 do 0,2 MHz ispod donje / iznad gornje ivice dodijeljenog bloka | 32,4 dBm/0,2 MHz | 17,4 dBm/0,2 MHz |
| Unutar opsega 1805-1880 MHz i 0,2 do 1 MHz od ispod donje / iznad gornje ivice dodijeljenog bloka | 13,8 dBm/0,8 MHz | 4,7 dBm/0,8 MHz |
| Unutar opsega 1805-1880 MHz i 1 do 5 MHz od ispod donje / iznad gornje ivice dodijeljenog bloka | 5 dBm/MHz | -4 dBm/MHz |
| Unutar opsega 1805-1880 MHz i 5 do 10 MHz od ispod donje / iznad gornje ivice dodijeljenog bloka | 12 dBm/5 MHz | 3 dBm/5 MHz |

Tabela 6 - Ograničenje emisija bazne stanice MFCN sistema izvan opsega
(zahtjevi u dodatnom osnovnom regionu)

| Frekvencijski opseg | Maksimalna srednja EIRP po anteni (ne-AAS) | Maksimalna srednja TRP po ćeliji ⁶ (AAS) |
|--|--|---|
| Ispod 1805 MHz i 0 do 10 MHz ispod donje ivice dodijeljenog bloka / Iznad 1880 MHz i 0 do 10 MHz iznad gornje ivice dodijeljenog bloka | Kao u Tabeli 5. | Kao u Tabeli 5. |
| Ispod 1805 MHz i više od 10 MHz ispod donje ivice dodijeljenog bloka / Iznad 1880 MHz i više od 10 MHz iznad gornje ivice dodijeljenog bloka | Kao u Tabeli 4. | Kao u Tabeli 4. |
| više od 10 MHz od ispod donje / iznad gornje ivice opsega | U skladu sa Preporukom ERC/REC 74-01 | U skladu sa Preporukom ERC/REC 74-01 |

5.6) Ograničenje emisije MFCN terminalne stanice definisano je Tabelom 7.

Tabela 7 - Ograničenje emisija MFCN terminalne stanice unutar dodijeljenog bloka

| Frekvencijski opseg | Maksimalna srednja snaga ⁷ |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1710-1785 MHz | 25 dBm |

5.7) Operatori kojima su dodijeljene radio-frekvencije iz opsega 1710-1785/1805-1880 MHz za MFCN sisteme mogu na bilateralnoj ili multilateralnoj osnovi, uz saglasnost Agencije, dogovoriti manje restriktivne tehničke uslove od onih propisanih Tabelama 4, 5 i 6, pod uslovom da je omogućena zaštita drugih sistema u tom i susjednim opsezima i koji su u skladu sa obavezama operatora u odnosu na prekograničnu koordinaciju.

5.8) Radio-frekvencije iz opsega 1710-1785/1805-1880 MHz za GSM/DCS1800 i MFCN sisteme u pograničnim oblastima prema susjednim državama koriste se u skladu sa CEPT/ECC preporukama ECC/REC/(05)08 i ECC/REC/(08)02, osim ako drugačije nije propisano odgovarajućim tehničkim sporazumima o prekograničnoj koordinaciji radio-frekvencija sa administracijama susjednih država.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

6.1) Danom stupanja na snagu ovog plana raspodjele prestaje da važi Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1710-1785/1805-1880 MHz za GSM/DCS1800 i TRA-ECS sisteme („Službeni list CG“, broj 53/14).

6.2) Ovaj plan raspodjele stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 0504-7466/1
Podgorica, 15. 12. 2022. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
Predsjednik Savjeta,
Branko Kovijanić, s.r.

⁷ Ovo ograničenje se definiše kao EIRP za fiksne ili ugrađene terminale, odnosno kao TRP za mobilne ili nomadske terminale. EIRP i TRP su ekvivalentni za izotropne antene. Za navedenu graničnu vrijednost dozvoljava se tolerancija do +2 dB, kako bi se uzeo u obzir rad u ekstremnim uslovima sredine i podržao širok opseg proizvođača.

1957.

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 218. stav 1 Zakona o tržištu kapitala („Sl. list CG”, broj 1/18), Komisija za tržište kapitala na 215. sjednici od 14.12.2022. godine, donosi

R J E Š E N J E

1. Investicionom društvu NOZAX, sa sjedištem u Podgorici, Ankarski bulevar br. 12, izdaje se dozvola za rad za pružanje investicione usluge trgovanje za svoj račun.

Broj: 03/2-847/6-22

Podgorica, 14.12.2022. godine

Komisija za tržište kapitala

Predsjednik Komisije,

dr Zoran Dikanović, s.r.